



Hloliso Ka Bophelo Ba Batho Ba Mahaeng E Entsoeng Ke Komiti Ea Zimbabwe Ehlolisang Ka Ho Ba Kotseng (ZimVAC) ka ngoaha oa 2023




Ho ea ho Mekhoa ea Boipheliso e Fetotsoeng Bakeng sa Tsireletso e Ntlafetseng ea Lijo le Phepo Mahaeng

Komiti ea Zimbabwe Ehlolisang Ka Ho Ba Kotseng (ZimVAC) e etelapele ka hloliso ea ngoaha le ngoaha ka ka bophelo ba batho ho phetha Boitlamo ba 6 ba Molao oa Tsireletso ea Lijo le Phepo. Sepheo se sehloohong sa Hloliso Ka Bophelo Ba Mahaeng ea 2023 e ne e le ho nea ka tse etsahetseng ka ngoaha ka bophelo ba batho ba mahaeng Zimbabwe hore ho thuse ho theha molao le mananeo le litsela tse tsoanetseng tse ka etsoang. Hurumente o ea tlotloa ka ho kenya tsebeletsong melao e etsa hore ho be le maemo a mantle a ntlafatsang bophelo ba mahaeng.


1. Hlokahalo ea Lijo

Ha ho bapisoa le 2020, khaello ea lijo-thollo e fokotsehile. Phokotso ena e lokela ho eelloa mme Hurumente o ea babatsoa ka ho tsoelapele ka boikemisetso ba ho phethe lipheo tsa naha ho NDS1, haholoholo ho netefatsa hore naha e na le lijo tse ngata ho na le tse batloang.



Siemo sa ho Hlokahala ha Lijo-thollo: 2020 – 2023

Ha ho bapisoa ngoaha oa-2022, ho hlokahala ha lijo ho fokotsehile likhaolong tsohle ntle ha Mashonaland Central.




Hloka halo ea Lijo

Nakong ea tla ea sehlohlolong (Pherekhong ho ea ho Hlakubele 2024), 26% ea baahi ba mahaeng ho lebeleletsoe hore ba tla ba ba sena lijo. Sena se fetolela ho batho ba 2,715,717. Bonyane 100,482 MT ea lijo-thollo e tla hlokoa ho fepa batho ba hloka lijo nakong ea tla..


2. Hlahisoa Temo

Bonyane 82% ea malapa e lemme poone, 41% e lemme matokomane le 27% e lema tse nang le mili.



Liphole Tse Lemang Lijaloang

- a) **Tsebeliso ea sebitsoang kahore ke *Pfumvudza/Intwasa*:** Bonyane 47% ba liphole li ne li ntse li sebetsa *Pfumvudza/Intwasa*.




Tsebelisoa e Pfumvudza/Intwasa

- b) **Phihlelo Ho Lithuto Tsa Ho Lema:** Liphole tse ka bang 94% li fumane lithuto tsa temo, e leng keketseho ho tloha ho 59% ka 2022.
- c) **Phihleloea Tshetso ea Katoloso ea Temo:** 81% ea liphole li fumanekatoloso ea maeto, e leng keketseho ho tloha ho tloha ho 55% ka 2022.
- d) **Ho Ba Beng Ba Liruo Le Theko**



3. Moputso oa Liphole

Ha ho bapisoa le ngoaha oa ho qala oa ho etsa patlisiso (2020), meputso ea liphole tsa maha entse e eketseha.



Siemo Sa Hofumana Lichelete 2020-2023


Ho bile le keketseho ea moputso ho tloha ho USD\$ 57 ka 2022 ho ea ho USD\$116 ka 2023. Hurumente e ea khothatsoa ho tsoelapele ho kenya tsebetsong mehato ea botsitso ba moruo e bakileng ntlafatso ena.

Profinshe	Ebasebetsa ba nako ekhutsoane (%)	Ho lema tse jaloang (%)	Limpho/Limpho tse litsolang ho naha ea Zimbabwe (%)	Moputso /Moholo (%)	Ho Lema Lijalo Tsa Horekisa (%)	Chelete/Limpho tse litsolang ntle ha naha ea Zimbabwe (%)	Ho Ruoa/Ho rekisa Liruo (%)	Ho Lema Meroho/ Litholoana (%)
Manicaland	48.5	21.3	18.4	15.5	10.9	5.4	7.9	10.6
Mash Central	39.2	33.7	11.4	9.9	28.1	1.2	8.7	7.9
Mash East	39.1	38.6	22.7	15.8	8.7	5.9	8.1	10.5
Mash West	34.4	31.1	11.7	16.0	17.9	2.9	4.9	4.9
Mat North	40.6	21.1	17.0	9.5	1.7	19.2	15.0	3.8
Mat South	32.4	22.3	17.6	13.9	1.4	29.0	10.6	4.5
Midlands	40.7	20.1	18.4	8.7	9.3	9.6	10.1	9.6
Masvingo	41.8	30.1	25.9	13.6	7.9	13.6	11.0	8.7
National	39.6	27.6	17.9	12.8	10.9	10.5	9.5	7.7

Liliba tsa Chelete

4. Thuso ea Sechaba

Hurumente le balekane ba ntshetsopela ba bababatsa ka ho boloka tsehetso ea bona ho batho ba tlokotsing. Thustsehetso o ya sechaba e eteletsoeng pele ke hurumente e eketsehile ho tloha ho 61% ho ea ho 66% ka 2023, e leng se bontsang siemo sa e eketsehileng bakeng sa lichaba tse tlokotsing. UN/ NGOs le tsona li neile tlatsetso ea thuso ea sechaba (12%).



Liliba tsa Tsehetso

Mefuta e meholo ea tsehetso e amohetsoeng ke liphole ho tsoa ho Hurumente e ne e le lisebelisoa tsa lijalo (54.6%) le lijo (29.2%) ha mefuta e meholo ea tsehetso e neiloeng ke UN/liNGO e ne e le lijo (9%) le lijalo (1.6%).


5. Phihlelo ea Mananeo a Bohlokoa

Hurumente e tsoelapele ho netefatsa hore liphole li finyelle mananeo a bohlokoa a thuto le bophelo bo bontle kammong le tsebiso ea tsa bophelo. Ha ho bapisoa

- Bohole Ba Ho Ea Sekolong sa Puraimari seleng Haufi:** 73% ea lisampole tsa liphole libile le monyetla oa ho kena sekolo sa mathomo sebakeng sa 5km.
- Bohole ba ho ea Setsing sa Bophelo seleng Haufi:** 53% ea liphole litsamaile sebaka se ka tlase ha 5km ho ea setsing sa bophelo se leng haufi.
- Phihlelo ea Tsebo ea Litsebeletso tsa Bophelo bo Bontle:** Liphole tse fetang 60% li na le monyetla oa ho fumana litaba tsa bophelo bo bontle, litaba tsa phepo tse nepahetseng le litsebeletso tsa Basebeletsi ba Bophelo ba Metseng.

6. Metsi Le Bohloeki


Liphole tse ngata tse bi leng le lisampole (83%) li fumane metsi sebakeng sa 1km.



Bohole ba ho ea Setsing seKholo sa Metsi

Bohloeki: Ho e ka bang 61% ea liphole li na le phihlelo ho bohloeki bo ntlafalitsoeng.

7. Boemo ba Phepo ea Bana




Ho sa hote

Ka lihlopho tsa World Health Organisation keketseho ea ho sa hola hantle (26%) e ntse e holimo.

8. Tlatsetso ea Vithamine A


Palo ea bana ba fumaneng tekanyo e kothaletsoang ea Vithamine A likhoeling tse 12 tse feÅleng e ne e le 84% le 64% bakeng sa ba nang le likhoeli tse 6-11 le ba nang le likhoeli tse 12-59, ka ho latellana.



Tlatsetso ea Vithamine A bakeng sa Bana ba Likhoeli tse 6-59

Feela Matabeleland North (90%) e fihletse sepheo sa ba kothalletsoang ba 90% bakeng sa bana ba lilemo li 6-11 ba amohetseng vithamine A.

9. Lintho tse Tlang Pele ho Ntlafatso ea Sechaba



Lintho tsa Pele tsa Ntlafatso ea Sechaba

Baahi ba bangata ba ile ba etelletsa pele kaho ea matamo/ matamo a metsi (34.3%) le tlhahiso ea mesebetsi/mesebetsi (34.3%) le ntlafatso ea meralo ea litsela (30.8%).

10. Hurumente le Basebelisani ba eona ba Ntshetsopele ba khothaletsoa ho tsoelapele ho kenya mehato le maano ho libaka tse latelang:

- Phihlelo ho Meaho ea Bohlokoa:** Lehaliphole tse ngata li ne li le ho bohole ba 5km ho tloha sekolong sa mathomo se haufi, hlokomelo e tsoanetse ho ba ho mo ho ka bang 3% ea liphole tse tsamaileng sebaka se fetang 10km. Ho tsoanetse hape ho hlokomeloa 13% ea liphole tse tsamaileng sebaka se fetang 10km ho ea setsing sa bophelo se haufi.
- Metsi le Bohloeki:** Ho tsoanetse ho hlokomeloa 17% ea liphole tse tsamaileng sebaka se fetang 1km ho fumana metsi, 5% tse neng linoa metsi a ka holim'a metsi le 29% a neng a itloaetsa ho ea kantle lipolekeng tse bulehileng.
- Hlahiso ea Temo:** Ha ho nahanoa hore liphole tse ka etsang 63% ha li na likhomo mme 56% ha e na lipoli, Khurumente ea Zimbabwe ka Lekala la Mobu, Temo, Litlhapi, Metsi le Ntsetsopele ea Mahae e tsoanetse ho tsoelapele ho kenya tsebetsong mananeo a fapaneng a ntlafatso ea mehlape ka sepheo sa ho eketsa karolo ea liphole tse ruiloeng le ho ntlafatsa phihlelo ea matla a motlakase.
- Tlatse tso ea Vithamine A:** Ho tsoanetse ho ba le boikhathatso bo eketsehilen liprofinseng tohle tse setseng ho fihlela sepheo sa WHO sa 90%.
- Litaba tsa Ntshetsopele:** Ho tsoanetse hore Khurumente e eketse matsete ntlafatsong ea liliba ea metsi le meaho ea litsela.

FNC e fumanoa SIRDC:1574 Alpes Road, Hatcliffe, Harare

Foni: +263-242-862586/ +263-242-862025. Marang-rang: www.fnc.org.zw. I-meile:info@fnc.org.zw.

Toitha: [@FNCZimbabwe](https://www.instagram.com/FNCZimbabwe). Instakiramu: [fnc_zim](https://www.instagram.com/fnc_zim). Feisibhuku:[@FNCZimbabwe](https://www.facebook.com/FNCZimbabwe).

Oatsapu: +263 0776 990 479

